

TSHIVENYA LUAMBO LWA HAYANI

Mbekanyamushumo ya u Linga

Mbekanyamushumo ya u linga yo dzudzanywa/dizainiwa uri i anpadze mishumo ya u linga ya

foma¹/₄ kha thero dzo³/₄he tshikoloni u bupekanyana na themo yo³/₄he.

Nyangaredzo ya ³/₄hopea

Thebu⁴/_u dzi tevhelaho dzi ¹/₂ea nyangaredzo ya ³/₄hopea ya Mbekanyamushumo ya u Linga ya themo i²/_{we} na i²/_{we} kha Luambo lwa hayani:

Thebu⁴/_u ya 3: Nyangaredzo ya u linga ha foma¹/₄ Gireidi ya 12

Mbekayamushumo ya mishumo ya u Linga nga themo nga themo			Mulingo wa nnua
Themo ya 1: Thesite ya u tou gwala nthihi (1) + Mishumo mi ¹ / ₄ (4)	Themo ya 2: Mushumo mivhili (2)	Themo ya 3: Mulingo Thangeli muthihi (1) Mabambiri mararu (3) Bammbiri ¹ / ₄ 1 - Luambo lu kha nyimele (Maraga dza 70) - Awara 2 Bammbiri ¹ / ₄ 2 - .itheretsha (Maraga dza 80) - Awara 2,5 Bammbiri ¹ / ₄ 3 - U gwala (Maraga dza 100) - Awara 3 + Mushumo muthihi (1)	Themo ya 4: Mulingo wa nnua muthihi (1) Mabambiri ma ¹ / ₄ (4) Bammbiri ¹ / ₄ 1 - Luambo lu kha nyimele (Maraga dza 70) - Awara 2 Bammbiri ¹ / ₄ 2 - .itheretsha (Maraga dza 80) - Awara 2,5 Bammbiri ¹ / ₄ 3 - U gwala (Maraga dza 100) - Awara 3 + Bammbiri ¹ / ₄ 4: Ora ¹ / ₄ (50)

Maraga dza Themo (Themo ya 1-3):

- Kha themo i²/_{we} na i²/_{we}, kha hu ³/₄anganyisiwe maraga dzo waniwaho na maragagu³/_e dzi iswe kha % dzi vhe maraga dza themo.

Maraga ya SBA:

- Kha hu ³/₄anganyiswe maraga dza mishumo u bva kha themo ya 1 u ya kha themo ya 3 hu songo dzheniswa maraga dza ora¹/₄ dzi khonivethelwe / iswe kha 25%,

Mulingo wa nnua

- Kha hu iswe Bammbiri ¹/₄ 1 kha 17.5%,
- Kha hu iswe Bammbiri ¹/₄ 2 kha 20%,
- Kha hu iswe Bammbiri ¹/₄ 3 kha 25%,

Kha hu ³/₄anganyiswe maraga dza gwala wo³/₄he dza ora¹/₄ dzi iswe kha 12,5% (Bammbiri ¹/₄ 4).

Mbekanyamushumo ya U Linga ya Gireidi ya 12

Mbekanyamushumo ya u linga				
Themo ya 1				
Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4	Mushumo wa 5
<p>*Ora%a: U thetshele sa u itela u pfesesa (maraga dza 15))</p>	<p>U %wala: (maraga dza 50) Maanea a nganetshel o/ mbuletshed zo/ disikhesiv i/u vhuisa muhumbulo/u %a%a</p>	<p>U %wala: (maraga dza 25) Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Vhurifhi ha vhukonani/ vhurifhi ha foma%a (khumbelo/mbilahelo/ khumbelo ya mushumo/ vhubindudzi/ha foma%a na vhu si ha foma%a vhu yaho kha gurannpa) .i%walovhu%e na vhurifhi ha u fhelekedza/ nganeavhutshilo/ adzhenda na minetse zwa mu%angano/ ripoto/ riviya/ athikili ya gurannpa/athikili ya magazini/ tshipitshi/ mufhindulano/inthaviyu/Im ei%i.</p>	<p>*Ora%a: Tshipitsh i tshi so ngo lugiselwa ho (maraga dza 15)</p>	<p>**Thesithe : (maraga dza 35) Luambo kha nyimele: Tholokanyonui vho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p>
Themo ya 2				
Mushumo wa 6		Mushumo wa 7		
<p>•itheretsha (35 maraga) Mbudziso pfufhi dzo pisendekaho kha tshibveledzwa (10) Maanea a %itheretsha (25 maraga)</p>		<p>*Ora%a: U vhalela n%ha hu songo lugiselwaho/ Tshipitshi tsho lugiselwaho (maraga dza 10)</p>		
Themo ya 3				
Mushumo wa 8		Mushumo wa 9		
<p>*Ora%a: U vhalela n%ha hu songo lugiselwaho/ Tshipitshi tsho lugiselwaho (maraga dza 10)</p>		<p>***Milingothangeli (250 maraga) Bambiri %a 1 - Luambo kha nyimele (70) Bambiri %a 2 - •itheretsha (80) Bambiri %a 3 - U %wala (•i nga ui %walwa nga %hangule kana Khubvumedzi) (!00 maraga)</p>		

Ora/ya: Vhagudi vha fanela u ita tholokanyonpivho ya u thetshelesa nthihi (Mushumo wa 1), tshipitshi tshithihi tshi songo lugiselwaho (Mushumo wa 4), na zwipitshi zwivhili zwo lugiselwaho KANA tshipitshi tshithihi tsho lugiselwaho na u vhalela n/ha hu songo lugiselwaho. (Mushumo wa 7 na Mushumo wa 8).

****Thesite** i nga sethiwa kha **maraga dza 35** kana arali dzi nnzhi dzi tea u iswa kha maraga dza 35. Naho u /hanganelana ha tholokanyonpivho, manweledzo, na luambo kha nyimele zwo dzinginywa sa zwine zwa shumea, vhadededzi vha eletshedzwa u dizaina /hanganelo ya zwitenwa zwine zwa tea nyimele ya tshikolo tshenetsho

Thesite kha mbekanyamushumo ya u linga a yo ngo tea u vhumbwa nga zwitesite zwi/uku zwo vhalaho lini. Thesite i/we na i/we i tea u angaredza mushumo munzhi u vhone, u nga sethiwa lwa tshifhinga tsha 45-60 minetse nahone i tea u sumbedza vhuimo ho fhambananaho ha vhukoni sa zwe zwa sumbedziswa zwone kha mabambiri a mulingo.

